

**«Сахам хомуһун холбуката»
ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу (квест игра)**

Сэтинньи 30 күнүгэр бэлиэтэнэр Хомус күнүн көрсө хамсык кэмигэр оҕо дьэитигэр олорон саха тимир хомуһун сэргиирин, үөрэтэрин, дьарыгырарын көбүлүүр сыалтан, оҕо төрөппүтүн эбэтэр эбэтин, эһэтин, убайын, эдьиийин кытта социальнай ситим нөнүө (WhatsApp группаҕа) түһүмэхтээх оонньуу (квест игра) ыытылынна. Түһүмэхтээх оонньууга 1-4 кылаас үөрэнээччилэрэ; 5-11 кылаас үөрэнээччилэрэ кытыннылар.

Уратыта: саха тимир хомуһун уратытын, айыллыбыт историятын Интернет ситимиттэн көрдөөн булан ылыы, видео устуулары, презентациялары WhatsApp приложение нөнүө ыытыы

Түһүмэхтэр балаһыанньаларын эрдэ билсэн, оҕо сангаран-ингэрэн кыттар кыахтаабын көрөн сөптөөх саастаах оҕону кытыннарыы сүрүн ирдэбил. Бастакы түһүмэх соруудаҕа буолар күнүгэр уоннаабылар түһүмэхтээх оонньуу (квест игра) балаһыанньата барбыт күнүттэн бэлэмнэнэр. Сэтинньи 24 күнэ 2020 с. - Үөрэтэр курс, көмө ыйыннык (СЦДТ сайтыгар, ZOOM платформаҕа) ыытылынна. Барыта 22 киһи кытынна. Кыттааччылар гугл-формаҕа бэлиэтэннилэр, хомус уустара кирибит кинигэлэрин, хомус сквердэрин, хомуска анаммыт өйдөбүннүктэр (стела) тустарынан кылгас ыйынныгы, хомуска сыһыаннаах туһаныллар литературалары кытта билистилэр.

Сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан кизгэтэн композиция (фотозона) онорорго маастар-кылаас көрдүлэр. Тэрийээччилэр ыйытыыларга хоруйдаатылар.

Сэтинньи 25 күнэ 2020 с., 14ч00м. (WhatsApp группаҕа)

Квест-оонньууга 50 (25 хамаанда) кыттыыны ылла. (1-4 кылаастарга – кыргыттарга – 16 хамаанда, уолаттарга – 5 хамаанда, 5-11 кылаастарга – 4 хамаанда)

**«Сахам хомуһун холбуката» ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу
(квест игра) соруудахтара.**

Бастакы түһүмэх **«Сахабыт хомуһун төһө билэбин»** тургутук;

- Боппуруостарга эппиэттээһин. 10 боппуруос буолар күнүгэр бэриллэр. (30 мүн.);

Иккис түһүмэх **«Уус киһи уратыта сахабыт хомуһугар»**

- Оҕо бэйэтин хомуһун уһун туһунан кэпсири (оскуола иннинээҕи саастаах, 1-4 кылаас оҕолоро, эрдэттэн бэлэмнэнэн видео устууну ытабыт. 5-6 этиини төрөппүт эбэн этиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна- 1-3 мүн.)
- Биллэр кырдыаҕас хомус уустарыттан кими билэргин кэпсээ (5-11 кылаас оҕолоро эрдэттэн бэлэмнэнэн, күрэххэ видео устууну ытабыт. Уон этииттэн кылгаһа суох, оҕо төрөппүтүнэн кэпсиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна-1-3 мүн.)

Үһүс түһүмэх **«Сахам хомуһун дьүһүйэбин»**

- Сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан кизгэтэн композицията (фотозона) олорон хаартыскаҕа түһэрэн ытыт.

Төрдүс түһүмэх **«Сахабыт сиригэр баар хомус сквердэрэ»**

- Интернет ситимиттэн көрдөөн, сөбүлээбит хомус скверин, хомуска анаммыт өйдөбүннүктэри булан аҕыйах тылынан кэпсээбит, эрдэттэн бэлэмнээбит, видео устуугутун ытабыт. Видео устуу уһуна-1-3 мүн.)

Бэһис түһүмэх **«Ыллаа-туой, мин хомуһум»** традиционнай тардыылары туһанан хомус тардыта. Оҕо тыаһатара биһирэнэр, төрөппүт истэн олорон кизгэтиэн сөп (сахалыы норуот ырыата, хаастатыы, күөрэгэйдэтии) (2-3 мүн.)

Түмүк таһаарыыта, наҕараадалааһын: Кыттааччылар электроннай сертификаттарынан, саастарынан кыайыылаахтар грамотанан, анал бэлиэлэринэн бэлиэтэннилэр.

1-4 кылаастарга (кыргыттар)

Бастакы үрдэл Саввинова Азалия, 4 кл., СНОШ, СДШИ, Саввинова М.В. бириһэ – Кубок, электр. грамота **Иккис үрдэл** Петрова Марина, 3 кл., Бордон, Петрова Н.А. бириһэ- харысхал, электр. грамота **Үһүс үрдэл** Громова Сайаана, 3 кл. ССОШ№1, СДШИ, Громова В.А., бириһэ – харысхал, электр. Грамота.

1-4 кылаастарга (уолаттар) Бастакы үрдэл Артемьев Эльдар, 4 в кл., СНОШ, Артемьев Ф.А бириинэ - Кубок, электр. Грамота **Иккис үрдэл** Яковлев Артур, 4 в кл., СНОШ, бириинэ- харысхал. **Үһүс үрдэл** Попов Айтал, 4 в кл. СНОШ, Семёнова Л.В. бириинэ -харысхал, электр. Грамота. **5-8 кылаастарга (кыргыттар) Бастакы үрдэл** Тертюхова Лаура, 6 кл., СПТЛи (3 кл. СДШИ) Тертюхова Л.А., бириинэ –Кубок, электр. Грамота, **Иккис үрдэл** Федорова Сулустаана, 7 кл, Кюкяй Федоров В.С. бириинэ – харысхал, электр. Грамота, **Үһүс үрдэл** Петрова Кристина, 9 кл, Бордон, Петрова Л.Г., бириинэ – харысхал, электр. Грамота. Анал ааттар: **“Кэскиллээх хомусчут”** Оконешникова Амелия 4 ж кл., СНОШ Оконешникова Л.П, бириинэ – харысхал, электр. Грамота. **“Кэскиллээх хомусчут”** Львова Эмилия, 4в кл., СНОШ, Львова Н.А., бириинэ – харысхал, электр. Грамота. **Спиридонова Т.Н. анал бириинэ** Никифорова Мария, 1 е кл., СНОШ, Павлова М.Н. бириинэ - көбүөр харысхал, электр. Грамота.

**«Сахам хомуһун холбуката»
ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу (квест игра)
БАЛАҤЫАННЫАТА**

Сэттинньи 30 күнэ –Хомус күнэ

Тэрийээччилэр: Сунтаардаабы оҕо дьоҕурун сайыннарар киин,
«Бэйбэри» фольклорнай куруһуок, салайааччы Тамара Николаевна Спиридонова

Кыттааччылар, күрэх ирдэбиллэрэ:

- Саха тимир хомуһун сэргиир, үөрэтэр, дьарыгырар улахан дьон, оҕолор (төрөппүт-оҕо, эбээ-оҕо, эһээ-оҕо, эдьийи эбэтэр убай-оҕо)
- Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолор;
- 1-4 кылаас үөрэнээччилэрэ;
- 5-11 кылаас үөрэнээччилэрэ;
- Түһүмэхтэр балаһыанньаларын эрдэ билсэн, оҕо сангаран-ингэрэн кыттар кыахтаабын көрөн сөптөөх саастаах оҕону кытыннары.

Бастакы түһүмэх соруудаҕа, 10 боппуруос, буолар күнүгэр уоннаабылар түһүмэхтээх оонньуу (квест игра) балаһыанньата барбыт күнүттэн бэлэмнэнэр.

Буолар күнэ: сэттинньи 25 күнэ 2020 с. (WhatsApp группаҕа)

Сэттинньи 24 күнэ 2020 с. - Үөрэтэр курс, көмө ыйынньык (СЦДТ сайтыгар)

- гугл-формаҕа бэлиэтэнии;
- хомус уустарын испиһэҕэ;
- хомус сквердэрин, хомуска анаммыт өйдөбүннүктэр испиһэктэрэ;
- хомуска сыһыаннаах туһаныллар литературалар;
- сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан кизгэтэн композиция (фотозона) онорорго маастар-кылаас.

**«Сахам хомуһун холбуката» ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу
(квест игра) соруудахтара.**

Бастакы түһүмэх **«Сахабыт хомуһун төһө билэбин»** тургутук;

- Боппуруостарга эппиэттээһин. 10 боппуруос буолар күнүгэр бэриллэр. (30 мүн.);

Иккис түһүмэх «Уус киһи уратыта сахабыт хомуһугар»

- Оҕо бэйэтин хомуһун уһун туһунан кэпсиир (оскуола иннинээҕи саастаах, 1-4 кылаас оҕолоро, эрдэттэн бэлэмнэнэн видео устууну ытабыт. 5-6 этиини төрөппүт эбэн этиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна- 1-3 мүн.)
- Биллэр кырдыаҕас хомус уустарыттан кими билэргин кэпсээ (5-11 кылаас оҕолоро эрдэттэн бэлэмнэнэн, күрэххэ видео устууну ытабыт. Уон этииттэн кылгаһа суох, оҕо төрөппүтүнэн кэпсиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна-1-3 мүн.)

Үһүс түһүмэх «Сахам хомуһун дьүһүйэбин»

- Сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан кизэргэтэн композицията (фотозона) онорон хаартыскаҕа түһэрэн ытыт.

Төрдүс түһүмэх «**Сахабыт сиригэр баар хомус сквердэрэ**»

- Хомус туһунан ырыа-хоһоон (оскуола иннинээҕи саастаах, 1-4 кылаас оҕолоро. Видеоҕа устуу уһуна-1-3 мүн.)
- Интернет ситимиттэн көрдөөн, сөбүлээбит хомус скверин, хомуска анаммыт өйдөбүннүктэри булан аҕыйах тылынан кэпсээбит, эрдэттэн бэлэмнээбит, видео устуугутун ытыт. Видео устуу уһуна-1-3 мүн.)

Бэһис түһүмэх «**Ыллаа-туой, мин хомуһум**» традиционнай тардыылары туһанан хомус тардыта. Оҕо тыаһатара биһирэнэр, төрөппүт истэн олорон кизэргэтиэн сөп (сахалыы норуот ырыата, хаастатыы, күөрэгэйдэтии) (2-3 мүн.)

Түмүк таһаарыыта, наҕараадалааһын: Кыттааччылар электроннай сертификаттарынан, саастарынан кыайыылаахтар грамотанан, анал бэлиэлэринэн бэлиэтэниэхтэрэ.

Сайаапкалары сэтинньи 19-23 күннэригэр ылабыт. Билсэр телефоннута: 22-6-72,

Координатор: Яковлева Айна Павловна 89142574218,

Күрэх көбүлээччитэ: Спиридонова Тамара Николаевна 89141051203